



# ANALOGNI ULAZNI PORTOVI

ANALOG INPUT  
PINS {  
WWW.ARDUINO.CT}




# PWM PORTOVI

# SERIJSKA KOMUNIKACIJA




# Analogni ulazi

- Razmislite o muzici sačuvanoj na CD-u – analogni signal snimljen na digitalnom mediju.



# Arduino analogni ulazi




- *Rezolucija:* broj različitih naponskih nivoa (stanja) uporijebljenih za diskretizaciju ulaznog signala.
- Rezolucija se kreće od 256 stanja (8 bitova) do 4,294,967,296 stanja (32 bitova)
- Arduino upotrebljava 1024 stanja (10 bitova)
- Najmanja mjerljiva promjena ulaznog napona je  $5V/1024$  ili  $4.8 \text{ mV}$
- Maximum brzina očitavanja analognog ulaznog signala je 10,000 u sekundi

# Analogni ulazi

- Potenciometar (promjenjivi otpornik) priključen je na analogni pin 0 Arduina.
- Vrijednost napona na pinu 0 veoma zavisi od otpornosti potenciometra, odnosno pozicije klizača.

`napon=analogRead(0);`



# Analogni ulazi-primjene

- Promjenljivi otpornik se može zamijeniti sa senzorom.
- Na primjer foto-otpornik.
  - Zavisno od nivoa osvjetljaja foto otpornika može se:
    - Uključiti LED
    - Pojačati ili smanjiti intezitet sijanja LED (ili LED niza)
- Mnogi senzori su jednostavno promjenljivi otpornici. Otpornost im se mijenja sa promjenom nekih fizičkih karakteristika okoline.

# Senzori


- Senzori mogu biti digitalni ili analogni.
- Obično, senzori koji mjere opseg vrijednosti mijenjaju svoju otpornost.
- Arduino može senzorisati samo napon, ne otpornost.
- U cilju obezbjedjenja napona Arduinu, senzori koji mijernjaju svoju otpornost zahtijevaju dodatno, često naponski djelilac.

# Razni sensori

- Temperatura
- Svjetlo
- Ugao
- Pekidači
  - Je li korisnik zatvorio prekidač ili pritisnuo taster?
- Akcelerometar



- Infrared senzor & svjetlost
- Hall effect senzor
- Ball tilt sensor (za mjerjenje orijentacije)
- Sila



# Analogni izlazi

- Može li digitalni uređaj proizvesti analogni izlaz?




Image from *Theory and Practice of Tangible User Interfaces* at UC Berkley

- Analogni izlaz može biti simuliran upotrebom impulsno širinske modulacije (PWM)

# Impulsno širinska modulacija (Pulse Width Modulation)

- Digitalni pin se ne može upotrijebiti da diretno obezbijedi recimo 2.5V,
- Međutim ako se vrši jako brza izmjena visokog i niskog naponskog nivoa na izlazu, može se proizvesti sličan efekat
- On-off pulsiranje dešava se tako brzo, da povezani izlazni uređaj to "vidi" kao reduciju izlaznog napona.






Image from *Theory and Practice of Tangible User Interfaces* at UC Berkley


# PWM Duty Cycle

$$\text{Izlazni napon} = (\text{on\_vrijeme} / \text{vrijeme\_periode}) * 5\text{V}$$




Fiksno trajanje periode;  
konstantan broj ciklusa/sek

# PMW pinovi



Arduino Uno sadrži PWM kola, na pinovima 3,5,6,9,10 i 11.



- Komanda:  
**analogWrite(pin,value)**
- value je duty cycle: između 0 i 255
- Primjer:  
analogWrite(9, 128)  
za 50% duty cycle  
  
analogWrite(11, 64)  
za 25% duty cycle

# Serijska komunikacija





Image from <http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson4.html>

# Serijska komunikacija

Serijska- jer su podaci razbijeni na bitove. Svaki bit se šalje jedan za drugim preko jedne žice


Primjer: ASCII karakter 'B' se šalje kao:



Mijenja se stanje na pinu baš kao kada se upravlje treperenjem LED.


Jedna linija se koristi za slanje i jedna za prijem podataka.

# Serijska komunikacija



- **Kompajliranje** prevodi program u binarne podatke (jedinice i nule)
- **Uploading (upisivanje)** šalje bitove kroz USB kabl do Arduina.
- Dvije LED diode blizu USB konektora trepere dok se podaci prenose
  - **RX** treperi kada Arduino prima podatke
  - **TX** treperi kada Arduino šalje


# Serijski monitor



# Još neke komande

- **Serial.begin()**
  - pr., `Serial.begin(9600)`
- **Serial.print() or Serial.println()**
  - pr., `Serial.print(value)`
- **Serial.read()**
- **Serial.available()**
- **Serial.parseInt()**

# Serial-to-USB chip



# Dva različita komunikaciona protokola

## Serijski (TTL):

If the Baud Rate = 9600 bps,  
then the Time/Bit =  $1/9600$  s





Image from <http://www.fiz-ix.com/2013/02/introduction-to-arduino-serial-communication/>


# USB protokol



- Puno komplikovaniji

1. Okretanjem potenciometra kontrolisati intenzitet sjaja LED, od minimalnog (dioda ne sija), do maksimalnog sjaja. Kada intenzitet sjaja pređe zadatu gornju granicu oglasiti se zvučnim signalom veće frekvencije, a kada padne ispod donje granice zvučnim signalom niže frekvencije.

Napomena: preporučuje se upotreba map funkcije (2-1 bod).




fritzing

2. Sastaviti kolo i napisati skeč koji uključuje LED kada postane mračno.

Napomena: povezati fotootpornik u naponski djelilac.

Indikaciju aktivirati pomoću serijskog monitora, slanje poruke „GO!“. Deaktiviranje obaviti slanjem poruke „NO!“.

(3-2-1 boda).




### 3. Upotrijebiti PWM za kontrolu inteziteta sjaja LED-a kao na slici:

- povezati tri LED-a na neki od PWM pinova (3, 5, 6, 9, 10 ili 11);
- ne zaboraviti upotrijebiti otpornik  $220\ \Omega$  za ograničenje struje kroz diodu.

Osvjetljaj dioda podešavati slanjem podataka sa serijskog monitora. Obezbijediti da se diode mogu pojedinačno podešavati, u okviru jedne ili više poruka (Na primjer: „r122y18g24“ ili „y230“, i sl.).

Ukoliko postane mračno, indicirati treperenjem crvene LED. I u tom slučaju intezitet sjaja crvene LED upravljati porukama sa serijskog monitora.


**(4-3-2 boda)**



**4.** Napisati program koji mjeri temperaturu i vlažnost vazduha pomoću DHT11 senzora. Informaciju o temperaturi i vlazi ispisivati na četvorocifarskom sedmosegmentnom displeju i serijskom monitoru. Ispisom na na četvorocifarskom sedmosegmentnom displeju upravljati pomoću serijskog monitora. Kada se pošalje poruka „TCF“ prikazati vrijednost temperature 3 sekunde u celzijusima, i 3 u farenhajtima, naizmjenično. Kada se pošalje poruka „HMD“ prikazati vrijednost vlažnosti vazduha. Na serijskom monitoru takođe prikazati vrijednosti i to samo kada se pošalju odgovarajući zahtjevi:

- TC – prikazati teperaturu u stepenima Celzijusa.
- TF - prikazati teperaturu u Farenhajtima
- Hum – prikazati vrijednost vlažnosti vazduha.
- ALL – prikazati sve tri vrijednosti

**(6-4-3 bodova).**



U ovom primjeru koisti se **Adafruit DHT Humidity & Temperature Sensor** biblioteka koja se može preuzeti sa [ovog linka \(GitHub\)](#).

Biblioteka DHT senzora radi jedino ako se ima instalirana **Adafruit\_Sensor** biblioteka, ona se može preuzeti sa [ovog linka \(GitHub\)](#).